



NVO Organizacija za zaštitu prava
autora muzike Crne Gore - PAM CG

Dr Vukašina Markovića 110-112,
81000 Podgorica; tel/fax: +382 20 291 035
www.pam.org.me; office@pam.org.me
PIB: 02453614; PDV: 30/31-05014-5
Žiro račun: 510-11221-36

STATUT

NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore - PAM CG

(„Sl. list CG“, br.39/22 od 14.04.2022. godine – osnovni tekst; „Sl. list CG“ br.121/22 od 02.11.2022. godine – izmjene i dopune; „Sl. list CG“ br. 139/22 od 16.12.2022. godine – izmjene i dopune; „Sl. list CG“ br. 60/23 od 15.06.2023. godine – izmjene i dopune; „Sl. list CG“ br. 82/2023 od 30.08.2023. godine – izmjene i dopune; „Sl. list CG“ br. 77/2025 od 22.07.2025. godine – izmjene i dopune)

-prečišćeni tekst-

Član 1

NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore - PAM CG (u daljem tekstu: PAM CG) je organizacija koja se kao isključivom djelatnošću bavi kolektivnim ostvarivanjem imovinskih prava muzičkih autora neprofitnog karaktera, koja je ovlašćena da upravlja autorskim imovinskim muzičkim pravima svojih članova – nosilaca prava u svoje ime, a za račun svojih članova u odnosu na njihova objavljena autorska djela i koja je u svojini svojih članova i pod njihovim nadzorom.

Na osnovu zakona, međunarodnih konvencija i sporazuma PAM-a CG sa inostranim autorskim organizacijama, PAM CG administrira strani repertoar i ostvaruje i imovinska prava inostranih autora i nosilaca autorskih muzičkih prava u Crnoj Gori.

PAM CG je pravno lice, sa pravima, obavezama i odgovornostima koja proizilaze iz zakona i ovog statuta.

NAZIV I SJEDIŠTE

Član 2

Organizacija vrši svoju djelatnost pod nazivom: NVO ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA AUTORA MUZIKE CRNE GORE - PAM CG.

Skraćeni naziv NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG glasi: PAM CG.

Član 3

Sjedište PAM CG je u Podgorici, Dr. Vukašina Markovića 110-112.

PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 4

PAM CG ima pečat okruglog oblika na kome su ispisani naziv i sjedište firme. PAM CG može imati više pečata, s tim što je svaki označen rednim brojem. Štambilj PAM-a CG je pravougaonog oblika i sadrži naziv firme, sjedište i broj.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata i štambilja uređuje se Pravilnikom PAM CG.

CILJEVI I DJELATNOSTI

Član 5

Ciljevi postojanja i rada PAM-a CG su: unapređivanje društvenog i materijalnog položaja stvaralaca na području muzike; razvoj i afirmacija crnogorskog muzičkog stvaralaštva i očuvanje njegove baštine, zaštita imovinskih autorskih prava muzičkih autora u Crnoj Gori, zaštita imovinskih autorskih prava članova PAM CG u inostranstvu kroz razne oblike saradnje i ugovore o recipročnom zastupanju sa odgovarajućim inostranim organizacijama. U cilju podsticanja i afirmacije muzičkih autora svojih članova, PAM CG na neprofitnoj osnovi može izdati nosače zvuka i štampane publikacije o svojim članovima i njihovom muzičkom stvaralaštvu, organizovati muzičke manifestacije i stručne skupove.

U okviru svoje djelatnosti PAM CG:

- Izdaje korisnicima ovlašćenja za neisključivo korišćenje muzičkih djela iz repertoara PAM-a CG, odnosno zaključuje sa korisnicima ugovore o neisključivom ustupanju prava korišćenja muzičkih djela iz repertoara PAM-a CG;
- Vršiti kontrolu izvršavanja obaveza korisnika utvrđenih ovlašćenjem, odnosno ugovorom i zakonom;
- Prikuplja naknade od korisnika;
- Vodi evidenciju o svojim članovima i njihovim autorskim muzičkim djelima i administrira bazu autora i djela svojih članova
- Vršiti raspodjelu prikupljenih prihoda svojim članovima;
- Zastupa interese svojih članova pred nadležnim državnim organima, i
- Vršiti i druge poslove u skladu sa zakonom.

**VRSTE I PREDMET ZAŠTITE PRAVA KOJA SE KOLEKTIVNO OSTVARUJU I PRAVILA U
ODNOSU PREMA ČLANOVIMA I KORISNICIMA PREDMETA ZAŠTITE**

Član 6

PAM CG obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja autorskih imovinskih muzičkih prava:

1. pravo umnožavanja;
2. pravo distribuiranja;
3. pravo davanja u zakup;
4. pravo javnog izvođenja;
5. pravo javnog saopštavanja sa fonograma ili videograma;
6. pravo javnog prikazivanja;
7. pravo emitovanja;
8. pravo reemitovanja;
9. pravo kablovske retransmisije;
10. pravo javnog saopštavanja djela koje se emituje;
11. pravo na drugo javno saopštavanje;
12. pravo na stavljanje djela na raspolaganje javnosti;
13. pravo autora na posebnu naknadu od uvoza, odnosno prodaje tehničkih uređaja i praznih nosača zvuka, slike i teksta za koje se opravdano može pretpostaviti da će biti korišćeni za takvo umnožavanje.

ODNOS PREMA ČLANOVIMA – NOSIOCIMA PRAVA

Član 7

Članovima PAM-a CG pod jednakim uslovima mogu postati svi muzički autori i druga fizička i pravna lica koja su pravnim putem postali nosioci prava, koja se efektivno ostvaruju i koji su ovlastili PAM CG da ostvaruje njihova imovinska prava na autorskim muzičkim djelima za čitav svijet, s tim što odnosi autor ima pravo da ovlasti i druge organizacije da upravljaju njegovim pravima za teritoriju država po izboru i pod uslovom: da autori i druga fizička lica imaju državljanstvo Crne Gore i prebivalište u Crnoj Gori najmanje 5 godina u posljednjih 10 godina, a

pravna lica da su registrovana kao privredno društvo u Crnoj Gori najmanje godinu dana i imaju sjedište u Crnoj Gori najmanje godinu dana.

Autori/nosioci prava iz stava 1 ovog člana koji namjeravaju da postanu članovi PAM-a CG, podnose PAM-u CG sljedeću dokumentaciju: prijavu autorskog djela, podatke o autoru/nosiocu prava i punomoćje za isključivo ostvarivanje i zaštitu autorskih muzičkih imovinskih prava ili će se, umjesto punomoćja, sa autorom/nosiocem prava zaključiti Ugovor o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja.

O prijemu u članstvo autora/nosioca prava PAM CG odlučuje rješenjem, koje donosi Izvršni direktor, odnosno zaposleni u PAM-u CG, po ovlašćenju Izvršnog direktora.

U slučaju negativne odluke za prijem u članstvo, autor/nosilac prava može izjaviti žalbu Upravnom odboru PAM-a CG. Odluka Upravnog odbora iz stava 4 ovog člana je konačna.

Ovlašćenje iz stava 1 ovog člana odnosi se na autorska muzička djela sa ili bez riječi, za područje država po izboru, a daje se davanjem Punomoćja za isključivo ostvarivanje i zaštitu autorskih muzičkih imovinskih prava, odnosno zaključenjem Ugovora o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja.

Član 7a

Počasnim članom PAM-a CG može se proglasiti osoba koja je svojim radom dala izuzetan doprinos razvoju muzičkog stvaralaštva, crnogorske muzike ili sistema zaštite autorskih prava.

Počasni član može prisustvovati sjednicama organa upravljanja bez prava odlučivanja, učestvovati u aktivnostima PAM-a CG i štititi i podizati ugled PAM-a CG.

Počasnog člana bira Opšta skupština članova na predlog Upravnog odbora.

Član 7b

PAM CG upravlja autorskim imovinskim muzičkim pravima i autorskim muzičkim djelima, osim ako postoje opravdani razlozi za odbijanje tog upravljanja.

Pod opravdanim razlozima iz stava 1 ovog člana, pored neispunjavanja propisanih uslova za članstvo u PAM-u CG, naročito se podrazumijeva iznošenje neistina ili neprimjerenih riječi o radu ili na račun PAM-a CG u sredstvima javnog informisanja, na društvenim mrežama, kao i preduzimanje drugih sličnih radnji kojima se šteti ili može naštetiti ugledu PAM-a CG.

Nosilac prava može da prenese ovlašćenje za nekomercijalno korišćenje autorskih muzičkih djela, po njegovom izboru, pod sljedećim uslovima:

- da će autorska muzička djela biti korišćena na manifestaciji čija je svrha isključivo humanitarne prirode, čiji će svi prihodi biti iskorišćeni u humanitarne svrhe, s tim što se

najviše do 5% od ukupnih prihoda može koristiti za pokriće troškova organizovanja te manifestacije;

- da su svi nosioci prava čija će autorska muzička djela biti korišćena na manifestaciji iz prethodne alineje dali pisano ovlašćenje za nekomercijalno korišćenje autorskih muzičkih djela;
- da izdato ovlašćenje za nekomercijalno korišćenje autorskih muzičkih djela sadrži: naziv, odnosno naznačenje manifestacije iz prve alineje, kao i vrijeme i mjesto njenog održavanja; tačan popis autorskih muzičkih djela na koja se to ovlašćenje odnosi i popis svih nosilaca prava čija će autorska muzička djela biti izvedena na toj manifestaciji;
- da je obavijestio PAM CG o izdatom odobrenju najkasnije 30 dana prije održavanja manifestacije iz prve alineje stava 3 ovog člana.

Uslovi iz stava 3 ovog člana moraju biti ispunjeni kumulativno.

Nosilac prava je dužan da dostavi PAM-u CG dokaz o uplati prihoda iz prve alineje stava 3 ovog člana u humanitarne svrhe u roku od 30 dana od dana održavanja manifestacije, u suprotnom će se smatrati da nije izvršen prenos ovlašćenja za nekomercijalno korišćenje autorskih muzičkih djela iz stava 1 ovog člana.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, na zahtjev nosioca prava, PAM CG će u pisanoj formi informisati nosioca prava čija imovinska prava ostvaruje o uslovima pod kojima nosilac prava može da prenese ovlašćenje za nekomercijalno korišćenje svojih autorskih muzičkih djela čije je upravljanje povjerio PAM-u CG i istog posebno upozoriti na dužnost iz stava 8 ovog člana.

Nosilac prava ovlašćivanjem PAM-a CG da upravlja njegovim imovinskim pravima daje saglasnost posebno za svako pravo ili vrstu prava, vrstu djela ili drugi sadržaj za koji daje ovlašćenje za upravljanje.

Saglasnost iz stava 3 ovog člana mora biti zavedena u pisanom obliku.

PAM CG će obavijestiti nosioce prava o njihovim pravima i uslovima za otkazivanje ovlašćenja za upravljanje imovinskim pravima propisanim ZASP-om, kao i o uslovima za ostvarivanje prava iz stava 3 ovog člana, prije davanja ovlašćenja za upravljanje tim pravima.

Član 7c

PAM CG će omogućiti članovima da sa njim komuniciraju posredstvom elektronskih sredstava komunikacije, uključujući i komunikaciju radi ostvarivanja članskih prava.

PAM CG vodi ažurnu evidenciju o svojim članovima i njihovim objavljenim autorskim muzičkim djelima.

Jedinstveni principi, kriterijumi i postupak ostvarivanja autorskih muzičkih prava jednako se primjenjuju na sve autore i nosioce autorskih muzičkih prava čija prava PAM CG ostvaruje.

Član PAM-a CG odnosno nosilac prava ne može individualno ostvarivati prava protivno zakonu i ovlašćenju iz punomoćja, odnosno ugovora o zastupanju kojim je ovlastio PAM CG da ostvaruje i upravlja njegovim imovinskim pravima.

Član 8

U skladu sa ovim statutom članovi imaju jednaka prava, a posebno da:

- 1) učestvuju u radu;
- 2) budu informisani o cjelokupnom radu i
- 3) ostvaruju druga prava predviđena opštim aktima PAM CG.

Član 9

Članovi imaju obavezu da redovno:

- obavještavaju PAM CG o svim promjenama ličnih podataka (mjesto boravka, žiro račun i sl.);
- na propisanom obrascu prijavljuju svoja djela PAM-u CG;
- dostavljaju po jedan primjerak svakog ugovora o izdavanju koji zaključuje sa domaćim ili inostranim izdavačem, kao i sve druge vrste ugovora o porudžbini ili korišćenju svojih djela;
- dostavljaju i druge podatke koji su neophodni za obračun tantijema.

Nosilac prava može da otkáže ovlašćenje za upravljanje njegovim imovinskim pravima iz člana 7 ovog statuta, za područja država po izboru, nakon otkaznog roka koji ne može biti duži od šest mjeseci.

Član 9a

PAM CG može, u skladu sa ovlašćenjima koja su joj data od strane svojih članova za upravljanje određenom vrstom prava, zaključene ugovore o ustupanju proširiti i na istu vrstu prava nosilaca prava koji svoja prava nijesu povjerili ni jednoj organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava.

U slučaju iz prethodnog stava, smatra se da PAM CG zastupa i one nosioce prava koji joj nijesu dali posebno ovlašćenje za upravljanje njihovim pravima.

PAM CG obavlja djelatnost kolektivnog ostvarivanja prava svih nosilaca prava, uključujući i u ime nosilaca koji joj nijesu dali ovlašćenje, u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima i na osnovu dozvole za kolektivno ostvarivanje prava sa proširenim dejstvom. U tom svojstvu, PAM CG:

Ostvaruje prava u slučajevima kada je individualno ostvarivanje uobičajeno složeno i nepraktično do te mjere da čini ustupanje prava malo vjerovatnim, imajući u vidu prirodu korišćenja ili vrstu djela, i kada se time štite legitimni interesi nosilaca prava;

Ima zakonom propisanu reprezentativnost za relevantne vrste djela i prava koja su predmet kolektivnog ostvarivanja na teritoriji Crne Gore;

Primjenjuje načelo jednakog tretmana prema svim nosiocima prava, posebno u pogledu uslova ustupanja prava i raspodjele ukupnog iznosa ostvarenih prihoda.

U slučajevima iz stava 1 ovoga člana, PAM CG zastupa i nosioce prava koji joj nijesu dali ovlašćenje za zastupanje, a koji imaju pravo da u svakom trenutku isključe svoja djela ili predmete zaštite iz sistema kolektivnog ustupanja sa proširenim dejstvom, na način i pod uslovima propisanim zakonom.

PAM CG je dužna da omogući svim nosiocima prava koji je nijesu ovlastili da lako i efikasno, u bilo kom trenutku, isključe svoja djela iz sistema kolektivnog ustupanja sa proširenim dejstvom, u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

Ustupanja prava u smislu ovog člana omogućavaju isključivo korišćenje djela i drugih predmeta zaštite na teritoriji Crne Gore.

PAM CG je dužna da najmanje šest mjeseci prije početka ustupanja prava u skladu sa ovim članom, na svojoj javno dostupnoj internet stranici objavi informacije o svojoj sposobnosti za ustupanje djela, obimu ustupanja, važećim tarifama kao i mogućnostima koje su dostupne nosiocima prava za isključenje svojih djela iz obima ustupanja.

Prije početka korišćenja djela, PAM CG je dužna da bez nepotrebnog odlaganja objavi na svojoj internet stranici informaciju o ustupanju u skladu sa prethodnim stavom.

Nosilac prava koji odluči da svoja prava ostvaruje individualno dužan je da o tome bez odlaganja obavijesti PAM CG. Obavještenje se može odnositi na sva djela u slučaju ustupanja u skladu sa ovim članom, na jedno određeno ustupanje, kao i samo na jedno određeno djelo.

U tom slučaju, PAM CG prestaje sa kolektivnim ostvarivanjem prava tog nosioca prava počev od 1. januara naredne godine.

PAM CG je dužna da najkasnije do 1. januara godine u kojoj prestaje sa ostvarivanjem prava obavijesti korisnike sa kojima je zaključila ugovore o toj odluci nosioca prava.

PAM CG vodi evidenciju o svim obavještenjima nosilaca prava iz ovog člana.

PAM CG vodi evidenciju o obavještenjima nosilaca prava o isključenju iz sistema kolektivnog ustupanja sa proširenim dejstvom, omogućava jednostavno isključenje i obavještava korisnike o prestanku kolektivnog ostvarivanja prava za takve nosioce, u skladu sa zakonom.

PAM CG može obavljati djelatnost kolektivnog ustupanja sa proširenim dejstvom u skladu sa Zakonom.

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST ČLANOVA

Član 10

Disciplinske mjere prema članovima PAM-a CG (u daljem tekstu: član) su opomena i isključenje.

Član može biti isključen iz PAM-a CG:

- 1) ako je njegova javna djelatnost u suprotnosti sa ciljevima postojanja PAM-a CG,
- 2) ako je osuđen zbog posebno nečasnog djela i
- 3) ako je svojim djelovanjem ili ponašanjem u PAM-u CG ili u vezi sa njim, postupajući suprotno načelima rada i djelovanja anova izraženih u ovom statutu ili drugom opštem aktu, izazvao ozbiljniji poremećaj u radu, naškodio ugledu ili prouzrokovao PAM-u CG znatniju materijalnu ili nematerijalnu štetu.

Opomena se izriče članu koji je svojim djelovanjem doveo do narušavanja ugleda PAM-a CG, poremećaja u njegovu radu ili je PAM-u CG prouzrokovao materijalnu ili nematerijalnu štetu, ako posljedice tog djelovanja nijesu takve da iziskuju isključenje i ako se može očekivati da član neće nastaviti sa ponašanjem koje šteti PAM-u CG.

Član 11

Disciplinski postupak pokreće se na zahtjev izvršnog direktora.

O disciplinskoj odgovornosti odlučuje Nadzorni odbor PAM-a CG (u daljem tekstu: Nadzorni odbor).

Protiv odluke Nadzornog odbora iz stava 2 ovog člana može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom u roku od 15 dana od dana dostavljanja te odluke.

Članu PAM-a CG protiv koga je pokrenut disciplinski postupak sa predlogom za isključenje suspenduje se pravo da učestvuje u radu Opšte skupštine članova PAM-a CG (u daljem tekstu: Opšta skupština) i drugim organima PAM-a CG do okončanja disciplinskog postupka. Isključenom članu PAM CG će nastaviti da štiti autorska prava, u skladu sa ZASP-om. Disciplinski postupak bliže se uređuje posebnim pravilnikom.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član 12

Članstvo prestaje:

1. istupanjem;
2. isključenjem;
3. smrću, odnosno prestankom pravnog lica

PAM CG može otkazati zastupanje autoru koji ga je ovlastio za zastupanje pod uslovima predviđenim zakonom i opštim aktima PAM-a CG.

O dobrovoljnom istupanju ili prelasku u drugu organizaciju član je dužan da pismeno obavijesti PAM CG, u skladu sa članom 9 ovog statuta.

Član PAM-a CG kome je izrečena disciplinska mjera isključenje iz člana 10 ovog statuta, ne može ponovo da postane član PAM-a CG prije isteka perioda od 7 godina od dana isključenja.

Smrt autora ne utiče na ostvarivanje njegovih imovinskih prava preko PAM-a CG.

U slučaju da autor nakon istupanja, odnosno isključenja ne nastavi da štiti i ostvaruje svoja imovinska prava na autorskim djelima na drugi propisani način, PAM CG će nastaviti da štiti njegova imovinska prava u skladu sa zakonom.

Ukoliko je imovinska prava autora naslijedilo više nasljednika, oni zajedničkom izjavom, koja mora biti ovjerena, određuju samo jednog od njih koji može, po ispunjenju utvrđenih pravila PAM-a CG, postati član PAM-a CG.

ODNOS PREMA KORISNICIMA

Član 13

PAM CG će sa korisnicima voditi pregovore u vezi sa izdavanjem ovlašćenja za korišćenje autorskih muzičkih djela sa repertoara PAM-a CG u dobroj vjeri.

PAM CG i korisnici su dužni da u postupku vođenja pregovora iz stava 1 ovog člana pruže sve informacije potrebne za izdavanje ovlašćenja za korišćenje autorskih muzičkih djela sa reperotara PAM-a CG.

Korisnik je dužan da PAM-u CG, prije početka korišćenja autorskih muzičkih djela sa njegovog repertoara, podnese zahtjev za izdavanje ovlašćenja za korišćenje tih djela.

PAM CG će na zahtjev iz stava 3 ovog člana, koji je podnesen od strane bilo kojeg korisnika ili udruženja korisnika, a uz koji su dostavljeni podaci o korisniku ili udruženju korisnika (naziv pravnog lica/preduzetnika, odnosno udruženja, adresa, PIB itd.), kao i podaci neophodni za obračun naknade za korišćenje autorskih muzičkih djela u skladu sa Tarifom naknada, pod jednakim uslovima izdati ovlašćenje za korišćenje autorskih muzičkih djela sa svog repertoara.

PAM CG može odbiti zahtjev iz stava 3 ovog člana korisniku koji je više puta izvršio povredu prava njegovih članova, nosilaca prava koje PAM CG zastupa na osnovu ugovora o recipročnom zastupanju zaključenih sa stranim kolektivnim organizacijama i nosilaca prava koje PAM CG zastupa na osnovu zakona, kao i korisniku koji u ostavljenom roku, a najkasnije dva dana prije održavanja manifestacije na kojoj će se javno izvoditi autorska muzička djela, nije uplatio PAM- u CG iznos iz Ovlašćenja za neisključivo korišćenje muzičkih djela iz repertoara PAM-a CG, koji je utvrđen tarifom i o tome dostavio dokaz PAM-u CG, odnosno korisniku koji nije deponovao kod notara ili suda u korist PAM-a CG iznos u visini naknade za korišćenje predmeta zaštite utvrđen tarifom.

Prilikom izdavanja ovlašćenja PAM CG nije obavezan da za druge vrste online usluga koristi uslove za izdavanje ovlašćenja ugovorene sa korisnikom ako korisnik pruža novu vrstu online usluge, koja je javnosti u Crnoj Gori dostupna manje od tri godine.

Ako ovlašćenje iz stava 4 ovog člana nije izdato, traženo pravo se smatra ustupljenim ako korisnik uplati PAM-u CG ili deponuje kod notara ili suda iznos u visini naknade za korišćenje predmeta zaštite utvrđen tarifom.

Član 14

PAM CG će bez odlaganja odgovoriti na zahtjev korisnika za izdavanje ovlašćenja za korišćenje autorskih muzičkih djela sa svog repertoara, uz navođenje podataka koji su mu potrebni da bi ponudio ovlašćenje.

PAM CG će nakon prijema svih relevantnih informacija, bez odlaganja, ponuditi ovlašćenje ili korisniku dati obrazloženu izjavu koja sadrži razloge zbog kojih ne namjerava da izda ovlašćenje za određenu uslugu.

Ovlašćenje naročito sadrži: vrstu prava na koje se ovlašćenje odnosi, uslove korišćenja u odnosu na način, teritoriju, vrijeme korišćenja, kao i visinu naknade, odnosno upućivanje na odgovarajuću Tarifu naknada ili Sporazum koji je zaključen sa korisnicima, ako se ovlašćenje za korišćenje daje uz naknadu.

PAM CG će obezbijediti uslove za elektronsku komunikaciju sa korisnicima, ako je primjenjivo, u svrhu izvještavanja o korišćenju ovlašćenja.

PAM CG će korisniku izdati račun koji naročito sadrži podatke o:

- iznosu naknade koji treba platiti;
- osnovu za obračun naknade u skladu sa tarifom ili, ako tarifa nije donijeta, sporazumom koji je zaključen sa korisnikom.

ORGANI PAM-a CG

Član 15

Organi PAM-a CG su:

- 1) Opšta Skupština članova;
- 2) Upravni odbor;
- 3) Izvršni direktor;
- 4) Nadzorni odbor.

OPŠTA SKUPŠTINA

Član 16

Opštu skupštinu čine članovi PAM-a CG koji su u prethodnoj godini primili ili im pripada ukupna naknada po svim osnovima u iznosu od minimum 500,00 € (pet stotina eura).

Član 17

Nadležnost Opšte skupštine je da:

1. donosi statut, odlučuje o njegovim izmjenama i dopunama i o izmjenama uslova za članstvo u PAM-u CG ako ti uslovi nijesu uređeni statutom;
2. odlučuje o imenovanju ili razrješenju članova Upravnog i Nadzornog odbora i Izvršnog direktora, ocjenjuje njihov rad, odobrava njihove naknade i druge podsticaje kao što su novčani i nenovčani podsticaji, izdavanja u penzijske fondove, pravo na druge nagrade i otpremnine. Pojedininim članovima Upravnog i Nadzornog odbora Skupština može shodno zakonu kojim se uređuju obligacioni odnosi odrediti posebnu mjesečnu nadoknadu za konkretne poslove;
3. donosi opšta akta o raspodjeli iznosa koji pripadaju nosiocima prava;

4. donosi opšta akta o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
5. donosi opšta akta o ulaganju prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava;
6. donosi opšta akta o odbicima od prihoda od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava iz čl.161 i 162 ZASP-a;
7. odlučuje o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
8. odlučuje o imenovanju i razrješenju revizora;
9. odlučuje o raspolaganju imovinom ako to nije u nadležnosti drugih organa;
10. odobrava godišnje izvještaje o transparentnosti iz člana 166c ZASP-a;
11. usvaja godišnji izvještaj Nadzornog odbora o usklađenosti poslovanja sa zakonom i opštim aktima;
12. odlučuje o prestanku rada i raspodjeli imovine;
13. donosi opšta akta o raspodjeli sredstava iz fonda za kulturna i socijalna davanja;
14. vrši i druge poslove, u skladu sa Zakonom.

Član 18

Nadležnost Opšte skupštine može da vrši skupština predstavnika PAM-a CG.

Predstavnike članova iz stava 1 ovog člana bira, najmanje jednom u četiri godine, Opšta skupština članova, ako je:

1. obezbijeđeno odgovarajuće i efikasno učestvovanje članova u postupku odlučivanja PAM-a CG, i
2. obezbijeđena srazmjerna zastupljenost različitih kategorija članova u skupštini predstavnika.

Član 19

Prisustvo članova Opšte skupštine ili njihovih punomoćnika na Opštoj skupštini dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih, osim ako se Opšta skupština održava elektronskim putem.

Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući i sekretar Opšte skupštine.

Opštom skupštinom predsjedava Izvršni direktor, a u slučaju spriječenosti predsjednik Upravnog odbora.

Predloženi dnevni red i predložene odluke mogu se mijenjati i dopunjavati na sjednici Opšte skupštine.

Održavanje Opšte skupštine elektronskim putem uređuje se Poslovníkom o radu Skupštine.

Član 20

Opšta skupština može punoppravno da odlučuje ako sjednici prisustvuje lično ili preko punomoćnika najmanje 1/4 članova od ukupnog broja članova sa pravom glasa.

Ako ne postoji kvorum za rad i odlučivanje, ponovnu sjednicu Opšte skupštine, bez utvrđenog kvoruma i sa istim dnevnim redom, zakazuje Izvršni direktor, najkasnije u roku od 7 dana.

Poziv za ponovnu sjednicu Opšte skupštine objavljuje se na web stranici PAM-a CG.

Član 21

Zapisnik sa sjednice Opšte skupštine sačinice se najkasnije u roku od tri dana od dana održavanja sjednice.

Zapisnik sa sjednice Opšte skupštine obavezno sadrži:

1. datum, mjesto i vrijeme održavanja;
2. imena: predsjedavajućeg, sekretara Opšte skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela za potrebe održavanja sjednice Opšte skupštine, ako su bila formirana;
3. kvorum;
4. dnevni red;
5. podatke o načinu i rezultatima glasanja, i
6. usvojene odluke.

Zapisnik sa sjednice Opšte skupštine potpisuju predsjedavajući i najmanje jedan član koga ovlasti Opšta skupština.

Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na sjednici Opšte skupštine prilažu se uz zapisnik.

Član 22

Opšta skupština se održava najmanje jednom godišnje.

Opštu skupštinu saziva Izvršni direktor na prijedlog Upravnog odbora ili najmanje jedne polovine članova.

NAČIN I SADRŽAJ OBAVJEŠTAVANJA ČLANOVA O SJEDNICAMA SKUPŠTINE, NAČIN GLASANJA I BROJ GLASOVA POTREBAN ZA ODLUČIVANJE O POJEDINIM PITANJIMA

Član 23

Obavještenje o sazivanju Opšte skupštine objavljuje se preko web stranice PAM-a CG najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice Opšte Skupštine.

Sjednica Opšte skupštine može se zakazati i ranije od datuma u stavu 1 ovoga člana, kada za to postoje razlozi hitne prirode. Odluku o zakazivanju sjednice ranije od 10 dana prije njenog održavanja donosi Upravni odbor, uz saglasnost Nadzornog odbora. Poziv se objavljuje na web stranici PAM-a CG, od kada se može izvršiti uvid u materijale za sjednicu Opšte skupštine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

1. mjesto održavanja;
2. datum i vrijeme održavanja;
3. dnevni red sa obavještenjem gdje članovi mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na sjednici Opšte skupštine.

Materijali sa prijedlozima odluka koji treba da se razmotre na Opštoj skupštini moraju biti dostupni na uvid članovima u sjedištu PAM-a CG, najmanje 5 dana prije održavanja sjednice.

Član 24

Opšta skupština donosi odluke o pitanjima iz svoje nadležnosti većinom glasova prisutnih i zastupanih članova, sa pravom glasa.

Glasanje se može obaviti glasačkim listićima ako se za to izjasne članovi koji na sjednici Opšte skupštine imaju najmanje 2/3 od ukupnog broja glasova prisutnih i zastupanih članova, sa pravom glasa.

Član 25

U slučaju izmjene dnevnog reda, obavještenje se objavljuje na web stranici pet dana prije održavanja sjednice.

KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE SRAZMJERE OBIMA I STEPENA PREDMETA ZAŠTITE I BROJ GLASOVA KOJE ČLAN IMA U OPŠTOJ SKUPŠTINI

Član 26

Pravo glasa na Opštoj skupštini

Pravo članova PAM-a CG da učestvuju i glasaju na Opštoj skupštini ograničava se iznosom naknada koji su članovi primili u prethodnoj godini ili koji im pripada za prethodnu godinu po svim osnovama u ukupnom iznosu minimum 500,00 € (pet stotina eura), na način što svaki član ima jedan glas.

Kriterijum iz stava 1 ovog člana primijenjuje se pošteno i srazmjerno.

Listu članova Opšte skupštine za tekuću godinu utvrđuje Upravni odbor na prvoj održanoj sjednici u toj godini.

UPRAVNI ODBOR

Član 27

Upravni odbor ima 6 članova.

Jednog člana Upravnog odbora predlaže Izvršni direktor.

Upravni odbor može punopravno da radi i odlučuje ako je na sjednici prisutno najmanje 2/3 članova.

Upravni odbor donosi odluke sa najmanje 2/3 glasova ukupnog broja članova.

Mandat članova Upravnog odbora traje pet godina.

Izvršni direktor prisustvuje svim sjednicama Upravnog odbora, ukoliko Upravni odbor drugačije ne odluči.

Za svoj rad Upravni odbor je odgovoran Opštoj skupštini.

Sjednice Upravnog odbora mogu da se održe i elektronskim putem.

Održavanje sjednice Upravnog odbora elektronskim uređuje se Poslovníkom o radu Upravnog odbora.

Član 28

U nadležnosti Upravnog odbora je da:

(I)

- Bira iz svog sastava predsjednika Upravnog odbora;
- Provodi odluke i zaključke Opšte skupštine;
- Osniva odbore, komisije i druga tijela za rješavanje pitanja iz svoje nadležnosti;
- Donosi opšte akte PAM-a CG, ako ovim statutom nije drukčije određeno;
- Utvrđuje opšte obračune autorskih naknada;
- Donosi odluke o zaključivanju ugovora sa drugim organizacijama za ostvarivanje autorskih prava ako ovim statutom nije određeno drukčije;
- Odlučuje po žalbama izjavljenim protiv negativnih odluka za prijem u članstvo PAM-a CG;
- Obavlja i druge poslove neophodne za uredno vršenje djelatnosti PAM-a CG koji ovim statutom nijesu stavljeni u nadležnost drugih organa.

(II)

Upravni odbor obezbjeđuje zakonitost rada PAM-a CG i izvršavanje zakonom i ovim statutom predviđenih obaveza i u tom pogledu kolektivno je odgovoran Opštoj skupštini, a svaki član Upravnog odbora lično je odgovoran za svoj rad u Upravnom odboru.

(III)

Predsjednik Upravnog odbora:

- Saziva i vodi sjednice Upravnog odbora i u odsustvu Izvršnog direktora plenarne sjednice Opšte skupštine;
- Stara se o izvršavanju odluka Opšte skupštine i Upravnog odbora;
- Obavlja i druge poslove vezane uz funkciju Predsjednika Upravnog odbora prema zaključcima Upravnog odbora, ovlašćenjima propisanim ovim statutom, zakonima i opštim aktima PAM-a CG.

Član 29

Članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora dužni su da se, prilikom donošenja odluka pridržavaju načela savjesnosti i poštenja i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika i stručnjaka.

Obaveze članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora su naročito da:

1. postupaju savjesno i rade u korist PAM-a CG kao cjeline;
2. postupaju sa dužnom pažnjom i uz primjenu pravila struke prilikom odlučivanja;
3. obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane PAM-a CG ;
4. učestvuju u razmatranju svih pitanja o kojima Upravni odbor i Nadzorni odbor odlučuju;
5. koriste ovlašćenja samo u korist PAM-a CG , uključujući da:
 - ne koriste imovinu PAM-a CG za lične potrebe kao da je njihova lična svojina;
 - ne koriste povjerljive informacije PAM-a CG radi sticanja lične dobiti;
 - ne zloupotrebljavaju funkciju u cilju ličnog bogaćenja na račun, odnosno štetu PAM-a CG;
6. poslovanje PAM-a CG vrše na način da interes PAM-a CG ne podrede privatnom interesu, kao i da ne izazovu sukob interesa u vršenju svojih poslova i zadataka, i
7. ne iskorišćavaju mogućnosti koje PAM CG posjeduje za zaključivanje poslova u korist ličnog interesa.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 30

Za izvršnog direktora može biti imenovano lice koje ima visoku stručnu spremu – VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti kolektivnog ostvarivanja prava, od čega najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima rukovođenja.

Mandat izvršnog direktora traje pet godina.

Izvršni direktor rukovodi poslovima PAM-a CG na ostvarivanju tekućeg programa rada i zastupa PAM CG.

Izvršni direktor je naredbodavac za izvršenje finansijskog plana i podnosi Opštoj skupštini prijedlog godišnjeg finansijskog izvještaja.

Izvršni direktor odlučuje o prijemu autora/nosioca prava u članstvo PAM-a CG, te odlučuje i rješava o pitanjima iz radnih odnosa zaposlenih u stručnoj službi.

NADZORNI ODBOR

Član 31

Nadzorni odbor obavlja nadzornu funkciju praćenjem poslova i zadataka lica koja upravljaju poslovanjem PAM-a CG.

U nadležnosti Nadzornog odbora je da:

- donosi opšta akta o upravljanju rizikom;
- odobrava kupovinu, prodaju ili zalaganje nekretnine;
- odobrava spajanje i udruživanje, osnivanje ogranaka, preuzimanje drugih subjekata ili akcija ili prava u drugim subjektima;
- daje saglasnost na uzimanje kredita od strane PAM-a CG ili na osiguranje tih kredita;
- upravlja sredstvima i imovinom organizacije i donosi odluke o raspolaganju imovinom izvan redovnog poslovanja;
- prati izvršavanje poslova i zadataka lica koja upravljaju poslovanjem PAM-a CG, uključujući sprovođenje odluka Opšte skupštine i opštih akata iz čl.158 st.3 tač.3 do 6 ZASP-a;
- vrši kontrolu primjene Statuta;
- sprovodi disciplinski postupak protiv članova PAM-a CG i donosi odluku u tom postupku;
- vrši kontrolu finansijsko-materijalnog poslovanja;
- vrši nadzor nad radom Upravnog odbora i Izvršnog direktora;
- predlaže mjere za uklanjanje uočenih nedostataka;
- po ovlaštenju Opšte skupštine odlučuje o imenovanju ili razrješenju članova upravnog odbora i izvršnog direktora, odobravanju njihovih naknada i drugih podsticaja.
- odlučuje o zahtjevima iz člana 32a.

Član 32

Nadzorni odbor ima 3 člana.

Članovi Nadzornog odbora iz svog sastava biraju predsjednika Nadzornog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje pet godina.

Nadzorni odbor može punopravno da radi i odlučuje ako su prisutna najmanje 2 člana, a odluke donosi većinom glasova.

Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Sjednice Nadzornog odbora mogu da se održe i elektronskim putem.

Održavanje sjednice Nadzornog odbora elektronskim putem uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Član 32a

Poziv za sjednice svojih organa PAM CG je dužan da dostavi Ministarstvu nadležnom za poslove ekonomije pisanim putem, najkasnije pet dana prije dana održavanja sjednice.

Član 32a

Korišćenje sredstava za aktivnosti protiv piraterije, krivotvorenja i podizanje nivoa svijesti o značaju zaštite autorskih prava.

PAM CG može, na osnovu odluke Nadzornog odbora, iz ukupnih prihoda od prava, izdvojiti najviše do 3% godišnjih sredstava, radi finansiranja aktivnosti usmjerenih na:

- borbu protiv piraterije i krivotvorenja,
- podizanje nivoa svijesti o značaju zaštite autorskih prava,
- edukaciju korisnika i drugih lica u vezi sa značajem zaštite autorskih prava,
- organizaciju seminara, javnih tribina, radionica, medijskih kampanja i sličnih aktivnosti.

Pravo na dodjelu sredstava iz stava 1 ovog člana imaju fizička i pravna lica koja podnesu obrazložen zahtjev uz program aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti o značaju autorskog i srodnih prava.

Kriterijumi za donošenje odluke i trošenju opredijeljenih sredstava:

- jasno definisan cilj projekta;
- doprinos o podizanju nivoa svijesti o autorskim i srodnim pravima;
- transparentnost i izvještavanje;
- inovativnost i efikasnost pristupa ciljnim grupama.

Nadzorni odbor odlučuje o izboru projekata i iznosu sredstava za svaki pojedinačni projekat, vodeći računa o značaju, ciljevima i prioritetima programa, kapacitetima predlagača i očekivanom uticaju projekta.

TARIFE

Član 33

PAM CG će sa reprezentativnim udruženjem korisnika pregovarati o tarifama i ako se dogovore zaključiti Sporazum o tarifama, u skladu sa Zakonom.

PAM CG može da zaključi zajednički sporazum i neposredno sa jednim korisnikom autorskih muzičkih djela, ako samo taj korisnik u Crnoj Gori obavlja djelatnost u kojoj se koriste autorska muzička djela.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA UTVRĐIVANJE TROŠKOVA OBAVLJANJA DJELATNOSTI

Član 34

PAM CG će autorima i drugim nosiocima prava izvršiti raspodjelu ukupno ostvarenog prihoda, osim:

1. sredstava za pokriće troškova rada PAM-a CG, poreza i troškova amortizacije;
2. sredstava određenih za društvene, kulturne i obrazovne namjene (novčana socijalna pomoć, stipendije, podsticanje razvoja kulture manjinskih zajednica i drugo) do 10% prihoda ostvarenih od prava i drugih prihoda koji proizilaze iz ulaganja prihoda od prava.
3. Sredstva određena za mjere usmjerene protiv piraterije i krivotvorenja, kao i na druge mjere usmjerene na podizanje nivoa svijesti o značaju autorskih prava (organizacija seminara i drugih vrsta događaja o autorskom i srodnim pravima, uključujući edukaciju korisnika i drugih lica, organizovanje aktivnosti za podizanje nivoa svijesti u medijima i slično) najviše do 3% iz ukupnih prihoda od prava.

Član 35

Pojedine stručne poslove ili grupe poslova PAM CG može ugovorom povjeriti pravnom licu registrovanom za odgovarajuću djelatnost. Kada se radi o ugovoru kojim se trajnije i dugoročno uređuju međusobni odnosi, odluku o sklapanju ugovora donosi Upravni odbor.

Ugovorom se mogu predvidjeti posebni oblici i tijela nadzora ili upravljanja poslovima od interesa za PAM CG.

Pojedini stručni ili umjetnički poslovi, kao i poslovi iz oblasti ostvarivanja i zaštite autorskih prava, mogu se povjeriti osobama koje imaju potrebna znanja i vještine, ugovorom o djelu, autorskim ili drugim odgovarajućim ugovorom. Takve ugovore u ime PAM-a CG zaključuje Izvršni direktor po odluci Upravnog odbora.

Za rad u pojedinim radnim tijelima ili komisijama PAM-a CG može se odrediti novčana naknada.

PRAVILA O RASPODJELI PRIHODA NA ČLANOVE

Član 36

Pravila o raspodjeli prihoda na članove utvrđena su opštim aktom o raspodjeli iznosa koji pripadaju nosiocima prava, koji donosi Opšta skupština.

VRŠENJE NADZORA NAD FINANSIJSKIM SREDSTVIMA

Član 37

Nadzor nad finansijskim sredstvima vrši Nadzorni odbor i u okviru izvještaja o usklađenosti poslovanja sa zakonom i opštim aktima podnosi izvještaj Opštoj skupštini.

Nadzorni odbor, u skladu sa statutom i definisanim obavezama vrši nadzor nad realizacijom finansijskog plana i plana raspodjele prihoda.

Opšta skupština razmatra i usvaja izvještaje Ovlašćenog nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza (bilans stanja, bilans uspjeha i iskaz o tokovima gotovine, značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske iskaze), kao i usklađenosti poslovanja organizacije sa zakonom i opštim aktima.

VRSTE I OSNOVNI SADRŽAJ IZVJEŠTAJA KOJI SE OBAVEZNO PODNOSE ČLANOVIMA I AŽURIRAJU NA INTERNET STRANICI PAM-A CG

Član 38

PAM CG će, najmanje jednom godišnje, svakom nosiocu prava kojem je dužan da isplati iznos nastao po osnovu prihoda od prava ili je izvršio plaćanje u periodu na koji se informacije odnose, učiniti dostupnim informacije propisane članom 164 ZASP-a.

PAM CG će na svojoj internet stranici objaviti i u roku od sedam dana od nastanka promjene ažurirati naročito:

- 1) Statut;
- 2) uslove za članstvo u PAM-u CG i razloge za otkazivanje ovlašćenja za upravljanje pravima ako nijesu obuhvaćeni statutom;
- 3) obrasce standardnih autorskopравnih ovlašćenja i važeće tarife, uključujući popuste;
- 4) spisak lica iz čl. 159 i 159a ZASP-a;
- 5) opšti akt o raspodjeli iznosa koji pripadaju nosiocima prava;

- 6) opšti akt o naknadama za upravljanje;
- 7) opšti akt o odbicima od prihoda od prava i drugog prihoda koji proizilazi iz ulaganja prihoda od prava, uključujući odbitke za društvene, kulturne i obrazovne usluge, osim za naknade za upravljanje;
- 8) listu sporazuma o zastupanju koje je PAM CG zaključio, kao i nazive organizacija za kolektivno ostvarivanje prava sa kojima su ti sporazumi o zastupanju zaključeni;
- 9) opšti akt o korišćenju neraspodjeljivih iznosa;
- 10) informacije o postupcima rješavanja prigovora i sporova iz čl. 175, 176 i 176a ZASP-a.

PAM CG će sačiniti i na svojoj internet stranici objaviti godišnji izvještaj o transparentnosti za svaku finansijsku godinu, najkasnije 8 mjeseci od kraja finansijske godine. Izvještaj mora biti dostupan javnosti na internet stranici najmanje pet godina.

PAM CG bez odlaganja obavještava nadležni organ o svakoj promjeni lica ovlašćenih za zastupanje.

Na zahtjev nadležnog organa, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, PAM CG dostavlja tražene informacije i podatke iz okvira svoje nadležnosti.

RJEŠAVANJE PO PRIGOVORIMA

Član 39

Članovi PAM-a CG u čije ime PAM CG upravlja pravima na osnovu sporazuma o zastupanju, mogu podnijeti prigovor u odnosu na ovlašćenja za upravljanje pravima, prestanak ili povlačenje prava, uslove za članstvo, naplatu iznosa koji pripadaju nosiocima prava, odbicima i raspodjelama.

Prigovor iz stava 1 ovog člana podnosi se u pisanoj odnosno elektronskoj formi na zvaničnoj e-mail adresi PAM-a CG.

Prigovor iz stava 1 ovog člana, razmatra i odluku donosi Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor je dužan da u pisanoj formi odgovori na prigovore iz stava 1 ovog člana.

Ako Nadzorni odbor odbije prigovor iz stava 1 ovog člana, dužan je da obrazloži razloge o odbijanju.

Prigovor iz stava 1 ovog člana koji se odnosi na obračun i raspodjelu autorskih honorara, podnosi se i o istom se odlučuje u skladu sa opštim aktom kojim se uređuje raspodjela autorske naknade.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Donošenjem ovog statuta ne prekidaju se mandati članova Nadzornog odbora, Upravnog odbora i Izvršnog direktora, već traju do njihovog isteka.

Donošenjem ovog statuta nastavljaju da važe zaključeni ugovori o isključivom ustupanju imovinskih autorsko-pravnih ovlašćenja.

Donošenjem ovog statuta nastavljaju da važe zaključeni ugovori o neisključivom ustupanju prava korišćenja autorskih muzičkih djela sa repertoara PAM-a CG.

Član 41

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Danom stupanja na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut PAM-a CG Statut ("Sl.list CG", br. 31/2012; Ispravka, "Sl. list CG", br. 38/2012; Statut, "Sl. list CG", br. 22/2014; Odluka broj 194, "Sl. list CG", br. 51/2014; Izmjene i dopune, "Sl. list CG", br. 76/2017; Ispravka, "Sl. list CG", br. 22/2018; Ispravka, "Sl. list CG", br.24/2018; Izmjene i dopune, "Sl. list CG", br. 86/2017; Ispravka, "Sl. list CG", br. 8/2018; Izmjene i dopune "Sl. list CG", br. 20/2018; Izmjene i dopune, "Sl. list CG", br. 2/2019, Izmjene i dopune, "Sl. list CG" 21/2019, Izmjene i dopune, "Sl. list CG" 77/2019, Izmjene i dopune, "Sl. list CG" 63/2020 i Izmjene i dopune "Sl.list CG" 132/2021).

Predsjedavajući Skupštine Vasilije Raičević, s.r.